AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS
AGENCIJA ZA STATISTIKE KOSOVA
KOSOVO AGENCY OF STATISTICS

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Statistikat e Hotelerisë, Shkurt 2024

08.04.2024
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Hotelerisë për muajin shkurt 2024.

Më shumë vizitorë në Hotele për Shkurt 2024 sesa një vit më parë

Në shkurt 2024, numri i vizitorëve (vendorë dhe të huaj) në Hotele ishte 48 038, prej tyre 42,1%, ishin vendorë dhe 57,8% ishin të jashtëm. Krahasuar me muajin shkurt të vitit 2023 (sa ishin 39 975 vizitorë) kishte rritje të numrit të përgjithshëm të vizitorëve në Hotele për 20,2%.

Numri i net-qëndrimeve ishte 105 267, prej tyre 50,7% nga vendorët dhe 49,2% nga të huajt.

Numri i vizitorëve dhe net qëndrimeve Shkurt 2023 – Shkurt 2024



Numri i vizitorëve të brendshëm dhe net qëndrimet e tyre në Hotele, sipas rajoneve

Numrin më të madh të vizitorëve te brendshëm në Hotele e kishte rajoni i Prishtinës me 11 233 vizitorë dhe me 18 326 net-qëndrime.

	Vizitorët			Net qëndrimet		
	Shkurt 2023	Shkurt 2024	% Shkurt 2024 Shkurt 2023	Shkurt 2023	Shkurt 2024	% Shkurt 2024 Shkurt 2023
Vizitorë të brendshëm	**19 484**	**20 254**	**4.0%**	**47 089**	**53 440**	**13.5%**
Gjakovë	730	371	-49.2%	1 545	582	-62.3%
Gjilan	1 580	196	-87.6%	7 517	279	-96.3%
Mitrovicë	1 144	964	-15.8%	1 174	1 371	16.8%
Pejë	6 972	9 673	38.7%	24 176	37 558	55.4%
Prizren	4 031	3 555	-11.8%	5 571	6 350	14.0%
Prishtinë	2 511	3 032	20.7%	3 756	4 456	18.6%
Ferizaj	2 516	2 464	-2.1%	3 351	2 845	-15.1%

Numri i vizitorëve të jashtëm dhe net qëndrimet e tyre në Hotele, sipas shteteve prej nga vijnë

Sa u përket vizitorëve të huaj krahasuar me periudhën paraprake (Shkurt 2023) ka rritje te vizitoreve për 35,6%. Në total 48 038 vizitorë të huaj, nga të cilët numri më i madh është nga: Shqipëri, Gjermania Zvicra, Turqia etj.

	Vizitorët			Net qëndrimet		
	Shkurt 2023	Shkurt 2024	% Shkurt 2024 Shkurt 2023	Shkurt 2023	Shkurt 2024	% Shkurt 2024 Shkurt 2023
Vizitorë të jashtëm	**20 492**	**27 784**	**35.6%**	**37 495**	**51 827**	**38.2%**
Shqipëria	8 019	10 429	30.1%	13 382	19 241	43.8%
Gjermania	1 853	2 723	46.9%	3 944	5 115	29.7%
Zvicra	1 870	2 341	25.2%	3 526	4 401	24.8%
Turqia	1 156	1 869	61.7%	2 183	3 477	59.3%

Për më shumë informata lidhur me Statistikat e Hotelerisë për muajin shkurt 2024, vizitoni: https://ask.rks-gov.net/Themes/Tourism